

t41_finseq_5
(TMPKq57TqVZwKYy85Dc6dUHbm7xGLPM9cq9)

October 27, 2020

Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_finseq_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v2_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1)))) \Rightarrow ((X0 \in k4_finseq_1 X1) \Rightarrow (k4_finseq_4 X1 (k1_funct_1 X1 X0) = X0))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow (k4_finseq_1 X0 = k9_xtuple_0 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m2_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_finseq_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers X0)))))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v5_relat_1 X1 X0) \wedge (v1_funct_1 X1))) \Rightarrow (\forall X2.(X2 \in k9_xtuple_0 X1) \Rightarrow (k7_partfun1 X0 X1 X2 = k1_funct_1 X1 X2)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge (v5_relat_1 X2 X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow(v1_relat_1 X2) \quad (6)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0)\Rightarrow(\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1)\Rightarrow(\forall X2.(m2_finseq_1 X2 X1)\Rightarrow(((X0 \in k4_finseq_1 X2)\wedge(v2_funct_1 X2))\Rightarrow(k4_finseq_4 X2 (k7_partfun1 X1 X2 X0) = X0))))$$